



CRNA GORA  
OPŠTINA KOLAŠIN  
SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE

Glavni gradski arhitekta

Broj: 02-03-333/25-1016/up-2  
Kolašin, 14. 8. 2025. godine

**SLADJANA PULETIĆ**

**KOLAŠIN**  
Mojkovačka br. 1

Veza: 02-03-333/25-1016/up od 13. 8. 2025 godine.

**Predmet: Rješenje o davanju saglasnosti na idejno rješenje**

Uvažena,

U prilogu akta dostavljam Vam rješenje o saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju stambenog objekta spratnosti P, na katastarskoj parceli br. 83 KO Babljak, u zahvatu ID Prostornog urbanističkog plana opštine Kolašin („Sl.list Crne Gore“ br.022/25) u Kolašinu.

S poštovanjem,



**Kristina Bulatović Pejić, MSc.Arh.**  
Glavni gradski arhitekta

Dostavljeno:

- Investitoru,
- a/a



CRNA GORA  
OPŠTINA KOLAŠIN  
Služba Predsjednika

**Glavni gradski arhitekta**

Broj: 02-03-333/25-1016/up-2  
Kolašin, 14. 8. 2025. godine

Glavni gradski arhitekta, na osnovu člana 22 stav 2 tačka 1 i Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25 od 4. 3. 2025. godine), člana 5 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službe Predsjednika br. 02-8521/4 kao i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore“ broj, 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), rješavajući po zahtjevu Sladjane Puletić iz Kolašina, za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju stambenog objekta na katastarskoj parceli br. 83 KO Babljak, u zahvatu ID Prostornog urbanističkog plana Opštine Kolašin („Sl.list Crne Gore“ br.022/25), donosi

## **R J E Š E N J E**

Daje se saglasnost podnosiocu zahtjeva Sladjani Puletić iz Kolašina, na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju stambenog objekta, na katastarskoj parceli br. 83 KO Babljak, u zahvatu ID Prostornog urbanističkog plana Opštine Kolašin („Sl.list Crne Gore“ br.022/25) u pogledu usaglašenosti sa urbanističko-tehničkim uslovima u dijelu oblikovanja i materijalizacije, osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta).

## **O b r a z l o ž e n j e**

Aktom br. 02-03-333/25-1016/up od 13. 8. 2025. godine, podnosilac zahtjeva Puletić Sladjana, obratila se ovom organu zahtjevom za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta, projektovanog od strane DOO „ARHIMEX“ Rožaje, za izgradnju stambenog objekta na lokaciji, na katastarskoj parceli br. 83 KO Babljak, u zahvatu Prostornog urbanističkog plana opštine Kolašin, ovjereno elektronskim potpisom projektanta 12. 8. 2025. godine u 13:20:43 +02'00'.

Odredbom člana 22 stav 1 tačka 1 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), propisano je da glavni državni arhitekta daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade bruto građevinske površine 3 000 m<sup>2</sup> i više, hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta, trga, skvera, šetališta, gradskog parka i objekta iz člana 15 stav 2 ovog zakona u pogledu usaglašenosti sa urbanističko-tehničkim uslovima u dijelu oblikovanja i materijalizacije, osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta).

Takođe, članom 22 stav 2 tačka 1 Zakona o izgradnji objekata, propisano je da glavni gradski arhitekta daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta iz stava 1 ovog člana, koji se odnosi na zgrade do 3 000 m<sup>2</sup> bruto građevinske površine osim hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta. Stavom 3 istog člana propisano je da poslove iz stava 2, glavni gradski arhitekta vrši kao prenesene poslove.

Članom 8 Zakona o izgradnji objekta, data je definicija tehničke dokumentacije i utvrđeno je da je ista skup pisane, numeričke i grafičke dokumentacije kojom se utvrđuje koncepcija, uslovi i način građenja objekta a stavom 2 istog člana Zakona je utvrđeno da se ista izrađuje u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima koji se preuzimaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje uređenje prostora, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke. Članom 9 stav 1 tačka 1 ovog Zakona, propisano je da vrstu tehničke domunetacije čini, između ostalog i idejno rješenje, što u skladu sa citiranim članom 8 stav 2 Zakona čini obaveznost usklađenosti idejnog rješenja kao vrste tehničke dokumentacije sa urbanističko-tehničkim uslovima, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.

Članom 10 Zakona o izgradnji objekta, navedeno je da se idejnim rješenjem utvrđuje generalna koncepcija za izgradnju objekata a naročito: uklapanje objekta u prostor, položaj objekta u okviru lokacije i prema susjednim objektima, 3D vizuelizacija objekta, uslovi i priključenja objekta na saobraćajnu, instalacionu i drugu infrastrukturu i uređenje lokacije.

Postupajući po predmetnom zahtjevu imenovane, a na osnovu uvida raspoloživih spisa predmeta, Glavni gradski arhitekta odlučio je kao u dispozitivu rješenja, a ovo sa sljedećih razloga:

Urbanističko-tehničkim uslovima broj 05-332/25-5303/7 od 8. 8. 2025. godine izdatih od strane Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj date su smjernice za građenje novog objekta prema smjernicama ID PUP-a Kolašin („Sl.list Crne Gore“ br.22/25) na novoformiranoj urbanističkoj parceli iz idejnog urbanističkog rješenja koju čini katastarska parcela broj: 83 KO Babljak. Novoformirana urbanistička parcela nalazi se u zoni GUR-a, za koju je moguće direktno izdavanje urbanističko-tehničkih uslova iz plana. Shodno tome, u okviru namjene za stanovanje male gustine mogu se planirati stambeni objekti (porodične stambene kuće i stambeno-poslovne objekti), na katastarskoj/urbanističkoj parceli površine min 300 m<sup>2</sup>. Maksimalana spratnost objekta je dvije nadzemne etaže sa mogućnošću izradnje podruma dok je maksimalna dozvoljena visina objekta 10 m. Za stambene objekta u zoni GUR-a, dati su sljedeći urbanistički parametri: maksimalni indeks zauzetosti (Iz): 0.40, maksimalni indeks izgrađenosti (Ii): 0.80. Ukoliko je primjenom indeksa moguće planirati veći BRGP obavezno je planirati više objekata max BRGP pojedinačnog objekta do 200 m<sup>2</sup>. Minimalna udaljenost osnovnog objekta od granica susjedne parcele iznosi 5 m (dozvoljava se i mnaja udaljenost od 3 m ukoliko se pribavi pismena saglasnost vlasnika susjedne parcele). U okviru osnovnog stambenog objekta moguće je planirati odgovarajuće prateće sadržaje kompatibilne stanovanju (trgovina, ugostiteljstvo), čime ovi objekti dobijaju karakter stambeno-poslovnih objekata, pri čemu poslovanje po pravilu treba planirati na etaži u nivou saobraćajnice. Minimalni procenat zelenih površina na urbanističkoj parceli iznosi 30% a pejzazno uređenje formirati u skladu sa uslovima sredine i namjenom na parceli. Minimalni broj parking mjesta: 1pm/1 stambena jedinica. Materijalizacija objekata treba da poštuje ambijentalna svojstva područja, kroz upotrebu kako autohtonih elemenata tako i savremenih materijala, čija boja, tekstura i ostala vizuelna svojstva afirmišu ambijentalne kvalitete predmetnog područja.

Uvidom u dostavljenu projektnu dokumentaciju, konstatovano je da predloženo idejno rješenje za izgradnju stambenog objekta na lokaciji koju čini katastarska parcela br. 83 KO Babljak, ukupne površine 963.00 m<sup>2</sup>, projektovano od strane privrednog društva DOO „ARHIMEX“ Rožaje, ovjereno elektronskim potpisom projektanta dana 12. 8. 2025. godine u 13:20:43 +02'00' u skladu sa smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju objekata i urbanističkim parametrima: površina gabarita predmetnog prizemnog objekta iznosi 59.40 m<sup>2</sup>, što predstavlja i ukupnu bruto građevinsku površinu. Na predmetnoj lokaciji evidentiran je objekat površine u osnovi 69 m<sup>2</sup>, spratnosti S+P+Pk, bruto građevinske površine 207 m<sup>2</sup>. Shodno tome, ukupna bruto građevinska površina na predmetnoj urbanističkoj parceli iznosi 266.40 m<sup>2</sup> (planom zadato 770.40 m<sup>2</sup>), indeks izgrađenosti 0,28 (planom zadato 0,80), indeks zauzetosti 0,13 (planom zadato 0,40), spratnost P

(planom zadato Po+Pr+1s). Predmetnoj lokaciji je obezbijeđen kolski i pješački pristup. Namjena objekta je stanovanje, što je u skladu sa urbanističko tehničkim uslovima.

U sklopu dokumentacije idejnog rješenja, podnosilac zahtjeva je dostavila i ovjerenu saglasnost vlasnika susjednih parcela, da budući stambeni objekat shodno dostavljenoj dokumentaciji bude udaljen po 3 m od granica kat. parc. br. 85 i 259 KO Babljak.

Na osnovu uvida u predmetnu dokumentaciju, glavni gradski arhitekta konstatuje da su arhitektonske karakteristike idejnog rješenja u skladu sa smjericama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju objekata i urbanističkim parametrima u zahvatu ID Prostornog urbanističkog plana Opštine Kolašin.

U odnosu na utvrđeno pravno i činjenično stanje, glavni gradski arhitekta konstatuje da su se stekli uslovi za davanje saglasnosti podnosiocu zahtjeva Puletić Sladjani iz Kolašina, na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju stambenog objekta na katastarskoj parceli br. 83 KO Babljak, u zahvatu ID Prostornog urbanističkog plana Opštine Kolašin u pogledu usaglašenosti sa urbanističko-tehničkim uslovima u dijelu oblikovanja i materijalizacije, osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta).

Saglasno izloženom, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

**UPUSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI:** Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine u roku od 8 dana od dana njegovog prijema, a preko ovog organa.

GLAVNI GRADSKI ARHITEKTA  
Kristina Bulatović Pejić, MSc.Arh.

